



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI YA 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

LARA 2017

MEMORANDAMU

MARAGA: 100

Memorandamu uyu u na masiaṭari a 10.

**MAFHUNGO THANGELI O LIVHISWAHO KHA MUTOLI/MUMAKI**

Musi vha tshi tola/maka mushumo wa mulingiwa, zwi tevhelaho ndi zwiinwe zwa zwine zwa tea u dzhielwa nzhele musi vha tshi shumisa rubriki:

- Ndeme ya vhupulani, mvetamveto, u vhalulula na u dzudzanya zwo bveledzwaho kha tshibveledzwa tsha u fhedzisela tsho nekedzwaho.
- U dzhiela nzhele u riwala hu re na ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele hu tshi katelwa na redzhiṣṣara, tshitaila na thouni – nga maanda ho sedzeswa KHETHEKANYO YA B.
- Girama, mupeleto na zwiḡa zwa u vhalala.
- Zwivhumbeo zwa luambo, hu tshi katelwa na luambo lwa vhudzivha/kuambebe.
- Munanguludzo wa maipfi na luambo lwa maambebe.
- Kufhatelwe kwa mafhungo.
- Kuvhekanyelwe na kufhatelwe kwa dziphara.
- Kuthathuvhelwe kwa thoho sa zwo taniwaho nga zwi re ngomu/zwo faredzwaho: mvulatswinga, kubveledzelwe kwa mihumbulo na magumo.

**MAHUMBULWA MALUGANA NA KUMAKELE/KUTOLELWE****KHETHEKANYO YA A: MAANEA**

Kha vha sedze KHETHEKANYO YA A: Rubriki ya u Tola/Maka Maanea i wanalaho kha masiatari a 8–9.

KHRITHERIA DZI SHUMISWAHO KHA U TOLA /MAKA	
KHRITHERIA	MARAGA
ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI	30
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA	15
TSHIVHUMBEO	5
THANGANYELO	50

1. Kha vha vhale maanea othe vha kone u livhanya na/nanguludza khathegori yo teaho mafhungo aya zwi tshi kwama ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI.
2. Kha vha dovhe hafhu u vhalala maanea vha nanguludze/livhanye hafhu na khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA.
3. Kha vha dovhe hafhu u vhalala maanea vha koneha u nanguludza/livhanya na mafhungo ayo zwi tshi kwama TSHIVHUMBEO.

**KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI**

Kha vha sedze **KHETHEKANYO YA B: Rubriki ya u Tola/Maka Zwibveledzwa zwa Vhudavhidzani** i re kha siatari la 10.

<b>KHRITHERIA DZI SHUMISWAHO KHA U TOLA /MAKA</b>	
<b>KHRITHERIA</b>	<b>MARAGA</b>
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO	15
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA	10
THANGANYELO	25

1. Kha vha vhale tshibveledzwa tshothe vha kone u livhanya na/nanguludza khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO.
2. Kha vha dovhe hafhu u vhala tshibveledzwa vha nanguludze/livhanye hafhu na khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA.

**KHA VHA PFESESE:**

- Zwivhumbeo zwo fhambanaho zwa zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwi funzwa zwo livhiswa kha maitele a zwino a u linga.
- Izwi zwi tea u dzhielwa ntha musi hu tshi tolwa tshivhumbeo.
- Kha vha nee maraga kha tshivhumbeo tsho teaho/tshone.
- Kha vha sedzese kuvhekanyelwe/kukumedzelwe kwone kwo teaho musi hu tshi nwalwa tshibveledzwa tshiwe na tshiwe.

**KHETHEKANYO YA A: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUSIKI (MAANEA)****ADENDAMU**

- Mbuno dzo newaho fhasi ha thoho inwe na inwe kha iyi adendamu dzi thuse **fhedzi** sa tsumbandila/gaidi kha vhamaki/vhatoli.
- Hu tea u newa tshikhala/thendelo ya u dzhiela nthanda ndila ine mulingiwa a thathuvhisa zwone/ngayo thoho, naho zwi tshi nga vha zwo fhambani na izwo zwo newaho kha idzo mbuno kana na mihumbulo/kuvhonele kwa vhone mutoli/mumaki.

**1.1 Yo vha nyambedzano ine nda sa do i hangwa vhutshiloni hanga.**

- Aya ndi maanea ane muñwali a tana/buletshedza nyambedzano nga vhudalo.
- Maanea aya a toda luambo lwo kunaho, lu sa kondi. [50]

**1.2 Vhaswa, phuli dza zwikambi na zwidzidzivhadzi.**

- Muñwali a nga anetshela tshitori kana zwiitei zwo fhiraho kana fikishini.
- Muñwali a nga talusa vhaswa u itela uri muvhali a vhe na tshenzhemo i re khagala i sumbedzaho uri vhaswa nangoho vha vhuswa nga zwikambi na zwidzidzivhadzi. [50]

**1.3 U shaea ha mishumo ndi yone thuthuwedzo ya vhuvevu. Tatani.**

- Muñwali u tata o ima na, kana a tshi hanedza likumedzwa.
- Muñwali u nwa a tshi tikedza vhuimo na kuvhonele kwawe hune u ditsireledza hawe a hu shanduki, nahone zwi tea u imelelwa zwavhudi nga ndila ya u dzhia sia.
- Muñwali a nga imelela likumedzwa lo newaho kana a li hanedza. [50]

**1.4 Hu u fara nyendo dza tshikolo, hu u sa dzi fara, ndi khangala khanganyise.**

- Afha muñwali u tata u lingana nga ha mihumbulo mivhili yo nekedzwaho.
- Muñwali u nwa a tshi tenda na u hanedza tshithu.
- Muñwali u nwa a tshi sedzulusa masia othe a u tatisana.
- Muñwali u nwa a sa dzhii sia, fhedzi a nga sumbedza vhudipfi hawe. [50]

**1.5 A tho ngo kholwa, hone zwo vha zwo ralo.**

- Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela tshitori kana zwiitei zwo fhiraho kana fikishini.
- Kha maanea haya, muñwali a nga shumisa thevhekano kana puloto ya tshitori tshi tendiseaho. [50]

### 1.6 U londota ndaka ndi vhuḍifhinduleli hashu.

- Muḥwali u vhuḥisa mihumbulo nga zwo bvelelaho murahu.
- Muḥwali u ḥekedza mahumbulwa na muhumbulo nga ha ṭhoḥo, hu si na u ṭaṭa kana u imelela tshithu lini.
- Muḥwali u vhekanya mihumbulo nga ḥdila ine ya kunga kana u ṭuṭula dzangalelo ḥa muvhali.
- Muḥwali u ḥekedza kuvhonele, mihumbulo, ṭhalukanyo na vhuḍipfi have nga ha ṭhoḥo ine a khou ḥwala ngayo; zwihulu ine a pfa e na vhuḥwamani nayo.

[50]

### 1.7 PFESANI: Hu tea u vha na vhuṭumani vhu re khagala vhuḥkati ha maanea aḥu na tshifanyiso tshe na nanga.

#### 1.7.1 Muṭani wa madakalo

- Kha vha avhele maraga kha phindulo ya ḥitherala/i re khagala/ya tshifanyiso tsha muhumbulo/mihumbulo yo ṭanganelanaho.
- Kha vha sedzese vhuḥshaka havhuḍi vhuḥkati ha vhabebi na vhana muṭani.

[50]

#### 1.7.2 U vhuḥisa mihumbulo

- Muḥwali a nga ḥisendeḥa kha zwine a tenda/vhonisa zwone mitambo ya zwa sialala.
- Kha vha avhele maraga kha phindulo ya ḥitherala/i re khagala/ya tshifanyiso tsha muhumbulo/mihumbulo yo ṭanganelanaho.

[50]

**ṬHANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A: 50**

**KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI****MBUDZISO YA 2**

Vhalingiwa vha lavhelelwa u fhindula mbudziso mbili kha dzo nekédzwaho. Vhulaphu ha phindulo vhu vhe maipfi a u bva kha a 180 u swika kha a 200 ho sedzwa mutumbu fhedzi. Luambo, redzhisitara, tshitaela na thouni zwi tea u livhanywa na nyimele.

**2.1 VHURIFHI HA TSHIOFISI (FOMALA)****Tshivhumbeo:**

- Vhurifhi vhu tea u bvisela khagala ndivho ya bindu na uri ndi ngani li tshi tea u lambédzwa.
- Tshivhumbeo: díresi; datumu; dzina na díresi ya mutanganedzi; theshano; thoho; magumo.

[25]

**2.2 NGANEAVHUTSHILO YA MUFU**

- Madzina na tshifani zwa mufu, díresi, minwaha, maduvha a mabebo na a u lovha, fhethu he mufu a lovhela hone, tshivhangi tsha lufu, tshifhinga tsha u lwala na madzina a mashaka.
- Zwe mufu a zwi swikelela/zwa ndeme zwo swikelelwaho/u dídzhenisa kha mishumo ya zwitshavha, nz.
- Nganeapfufhi nga ha mufu: U amba zwine mashaka na dzikhonani vha do mu humbula ngazwo.
- Mitaladzi ya ndivhuwo i bvaho kha muta/zwikhodo.

[25]

**2.3 MUVHIGO WA FOMALA**

- Muvhigo u tea u bvisela khagala nga ha zwo swikelelwaho kha malugana na u fhatiwa ha kiliniki.
- Tshivhumbeo: marangaphanda; matshimbidzele; magumo/mawanwa; phendelo; themendelo; tsaino ya muvhigi; tshiimo tsha muvhigi; datumu.

[25]

**2.4 MUFHINDULANO**

- Kha hu taniwe vhathu/vhaanewa vhavhili zwikhagala.
- Tshivhumbeo tsho teaho tsha mufhindulano tshitevhelwe.

[25]

**2.5 VHURIFHI HA TSHISHAKA (INIFOMALA)**

- Vhurifhi vhu tea u bvisela khagala thaidzo khathihi na mihumbulo i sumbedzaho thasululo ya iyo thaidzo.
- Tshivhumbeo: díresi; theshano; mutumbu; nyonesano; magumo.

[25]

**2.6 ATHIKILI YA GURANND**

- Mulingiwa u tea u disendeka kha thaidzo yo newaho na uri a nga ita mini u bvedza thandululo ya thaidzo iyo.
- Tshivhumbeo: thoho; mvulatswinga; mutumbu; phendelo. [25]

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B: 50**  
**MARAGAGUTE: 100**

**PFESANI:**

- Tshifhinga tshoṭhe vha tshi tola maanea a vhusiki, vha tea u shumisa rubriki iyi (BAMMBIRI LA VHURARU).
- Maraga dza 0–50 dzo khethekanywa dza bva zwipida zwiṭanu (5) zwiḥulwane zwa ṭhalusamaimo.
- Kha khritheria dzi angaredzaho Zwi re Ngomu, Luambo na Tshitaila, tshiṭwe na tshiṭwe tsha izwo zwipida zwa ṭhalusamaimo tsho khethekanywa tsha bva zwipida zwiḥili: tshipida tsha nṭha na tsha fhasi, tshiṭwe na tshiṭwe tshazwo tsho faredza maraganyangaredzi dzo tshi teaho u ya nga u tevhekana hazwo.
- Tshivhumbeo tshone a tshi kwamei nga heyi khethekanyo ya maimo a nṭha na a fhasi.

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U ṬOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA 50]**

Khriteria		Zwa nṭhesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<b>ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI</b> (Zwo riwaliwaho na mihumbulo) Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani/ U dzhiela nzhele ndivho, vha ṭanganedzaho mafhungo na nyimele <b>MARAGA 30</b>	Maimo a nṭha	28–30	22–24	16–18	10–12	4–6
		-Mihumbulo i gobolaho/ṭokonyaho i sa vhambedzwi/lavhelelwiho -Mihumbulo ya vhuṭali, i ṭokonyaho nahone yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshoṭhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo yo lundwa tshidele vhukuma -Zwi yelana tshoṭhe na ṭhoho nahone zwa takadza -Hu na vhuṭanzi ha mihumbulo yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshoṭhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo i fushaho -Mihumbulo yo lunzhedzana lwo linganelaho nahone zwi a tendisea -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana lwo linganelaho/lu fushaho, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo i shaedzaho ndunzhendunzhe -Mihumbulo yo vhilinganaho, nahone i si na vhusiki ha muṅe -Vhuṭanzi vhu si gathi ha nzudzanyo na u lunzhedzana zwo teaho	-Phindulo yo polikaho tshoṭhe -Mihumbulo yo ṭangananaho nahone i si na sia -Ndi phambananadzo, zwo sokou dovhololwa -A zwo ngo dzudzanywa nahone a zwi na ndunzhendunzhe
	Maimo a fhasi	25–27	19–21	13–15	7–9	0–3
		-Ndi zwa nṭhesa, fhedzi zwo ri shaedzinyana musutshelo wa maanea o lundwaho tshidele lwa tshoṭhetshoṭhe -Mihumbulo yo vhibva ya lundwa lwa vhuṭali -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshoṭhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Zwo lundwa tshidele -Mihumbulo i yelanaho, i takadzaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana zwavhuṭi, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo i a fusha fhedzi hu na vhuṭudzetudze huṭwe vhu khakhisaho muṭoṭo -Mihumbulo yo dzudzanywa lwa ndinganelo nahone i a tendisea -Hu na huṭwe u fusha ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo yo anzaho u sa yelana ha mafhungo -Mihumbulo i vho sumbedza u liana na u daḍisa -U shaedza vhuṭanzi ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe zwo teaho	-A hu na ndingedzo ya u fhindula ṭhoho/mbudziso -U polika tshoṭhe na u sa tsha tea lwa tshoṭhe -A zwi na sia nahone zwo vhilingana



**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA: 50] (i ya phanda)**

LUAMBO, TSHITAILA & U DZUDZANYA Thouni, redzhistara na divhaipfi zwo tea tshothe tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. Munanguludzo wa maipfi. Kushumisele kwa luambo na milayo, zwi ga zwa u vhala, girama, mupeleto.	Maimo a nthu	14-15	10-11	6-7	2-3	0
		-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi zwo tea tshothe tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Lulambo ndi lwa vhudifhulufheli ha nthesa, lu nyanyulaho tshothe. -Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhenithakheni.	-Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea vhukuma ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Luambo lu a tokonya, nahone thouni yo shumiswaho ndi i nyanyulaho. -Hunzhi a hu na vhukhaki ha girama na mupeleto. -Lwo lundwa tshidele vhukuma .	-Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -U shumiswa ho teaho ha luambo u bvedza thalutshedzo. -Thouni yo tea -U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u khavhisa zwi re ngomu.	-Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea tshothe tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi -Thouni na kushumisele kwone kwa maipfi a zwo ngo tea -Divhaipfi ndi yo shayedzaho vhukuma.	-Luambo a lu pfali -Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi a zwo ngo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -U hotefhala ha divhaipfi zwo anzesa lune u pfala ha mafhungo zwa si tsha konadzea na kathihi/ zwa vho konda vhukuma/tshothe.
<b>MARAGA: 15</b>	Maimo a fhasi	12-13	8-9	4-5	0-1	
		-Lulambo ndi lwa nthu vhukuma -Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni. -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto. -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakheni.	-Luambo lu a kunga na u nyanyula -Thouni ndi yo teaho, i nyanyulaho -Vhukhaki vhuṭuku ha girama na mupeleto -Zwo lundwa tshidele vhukuma	-U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi di vha na vhuṭudzetudze -Huniwe u shumiswa ha luambo ho teaho nga u angaredza, fhedzi u dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi.	-Luambo lwo shumiswa lwa u sa kona -A hu na kana hu tou vha na zwiṭukuṭuku zwi sumbedzaho muvanganayo wa mafhungo/mitala. -Divhaipfi yo hotefhala lwa tshothe.	
<b>TSHIVHUMBEO</b> Zwiṭalusi zwa tshibvedzwa. Kubvedzelwe kwa phara na tshivhumbeo tsha mafhungo/mitala.		5	4	3	2	1
		-Kubvedzele kwa thoho kwa nthesa -Vhudodombedzi ha mathakhenithakheni -Mafhungo/mitala, phara zwo fhatwa na u lundwa lwa nthesa tshotheshothe.	- Kubvedzele kwa thoho kwo lundhedzanaho -Vhudodombedzi ha thoho hu pfadzaho -Mafhungo/mitala, phara zwo vangwa lu pfadzaho.	-Kubvedzele kwa thoho na vhudodombedzi zwo tea -Mafhungo/mitala, phara zwo fhatwa lu fushaho -Maanea o di faredza zwi pfadzaho/tendiseaho.	-Dziṭwe mbuno ndi dzi pfadzaho -Mafhungo/mitala na phara zwi di vha na vhukhaki -Fhedzi maanea a tsha di pfala naho hu na vhukhaki.	-Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaho -Mafhungo/mitala na phara zwo ḍala vhukhaki -Maanea ha na mudzio/ha pfadzi.
<b>MARAGA: 5</b>						
<b>MARAGANYANGAREDZI</b>		40-50	30-39	20-29	10-19	0-9

**KHETHEKANYO YA B: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA: 25]**

<b>Khritheria</b>	<b>Zwa nthesa</b>	<b>Tshikili tshone</b>	<b>Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho</b>	<b>Vhukoni ha fhasi</b>	<b>U sa kona</b>
<b>ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO</b>  Zwo riwaliwaho na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele  <b>MARAGA 15</b>	<b>13–15</b>  -Phindulo ndi ya mathakhetakheni, i sa vhambedzwi -Mihumbulo ya vhuṭali, yo vhibvaho -Ndivho yo tandavhuwaho tshothe ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Kuiwalele kwo tou fombe kha sia lone -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho -Tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa	<b>10–12</b>  -Phindulo ndi yavhudi vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhuṭala/sia lone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhukhaki vhuṭuku	<b>7–9</b>  -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ho ngo tou fara vhuṭala hone tshothe lini – hu na u polika huiwe hu vhonealaho -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo di lunzhedzana -Zwi riwe zwidodombedzwa zwi tikedza thoho -Nga u angaredza, tshivhumbeo ndi tshone, fhedzi hu na u polika huṭuku	<b>4–6</b>  -Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho ndivhonyana ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Hu na u polika huiwe hu vhonealaho naho o fara vhuṭala -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshothe lini -Zwidodombedzwa zwiṭuku zwi tikedza thoho -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo -Thahalelo/U shaedza ndi hu soliseaho	<b>0–3</b>  -Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Thalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo -Zwidodombedzwa zwiṭuku zwi tikedza thoho -A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa
	<b>9–10</b>  -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhetakheni ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele -A hu na vhukhaki	<b>7–8</b>  -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhudi -Divhaipfi ndi yavhudi vhukuma -Hunzhi a hu na vhukhaki	<b>5–6</b>  -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Hu na huiwe vhukhaki ha girama -Divhaipfi i a fusha/linganela -Fhedzi vhukhaki vhu re hone a vhu thithisi thalutshedzo	<b>3–4</b>  -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho zwiṭuku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Girama yo shaedza, i na vhukhaki ho vhalaho -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma -Thalutshedzo yo thithisea	<b>0–2</b>  -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Zwo dala vhukhaki nahone zwo tangananana -Divhaipfi a i tei ndivho na kathihi -Thalutshedzo yo hotefhala tshothe
<b>MARAGANYANGAREDZI</b>	<b>22–25</b>	<b>17–20</b>	<b>12–15</b>	<b>7–10</b>	<b>0–5</b>

Vhune ha khandiso ho vhaledzwa